

Peo ya mohlolo

Sesotho

Mohato

5



Vutivi Tracy Shirinda




Peo ya mohlolo
Sesotho
Mohato 5

ISBN: 978-1-77981-211-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Vutivi Tracy Shirinda
Mofetoledi: Lillian Segele
Motshwantshisi: Shameema Dharsey
Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.




Peo ya mohlolo



Vutivi Tracy Shirinda

Kamo o ne a thabile haholo. O ne a tsamaya
le mme wa hae ho ya etela malome wa hae.

Malome o na le polasi ya disonobolomo.



Qetellong ba fihla polasing.


Ba sa le sebakanyana, Kamo a bona maralla le molatswana. A bona hape ntlo ya polasi e ruletsweng ka jwang.

Empa lehlakore le neng le letle haholo e ne e ele lebala le tlatstitsweng ka disonobolomo tse tshehla.



Disonobolomo tsa etsa Kamo a ikutlwe a thabile.


A nka qeto ya ho kopa malome wa hae ho mo ruta hore disonobolomo di lengwa jwang.



Malome o ile a bontsha Kamo dipeo tse mmala o moputswa le tse mmala o mosweu.

“Na Disonobolomo tseo tse telele di hotse ho tswa ho dipeo tseo tse nyenyane?” Kamo a botsa ka ho makala.

“E!” ho bolela malome. “Ke ona mohlolo wa peo. Sefate se seholo ka ho fetisisa e kile ya ba peo e nyenyane!”



Malome a bontsha Kamo mokgwa wa ho lokisa mobu bakeng sa peo. A tlosa jwang le majwe. Yaba o hlaola mobu.

Qetellong malome a epa mekoti mme a tshela peo ka mokoting o mong le o mong.





Malome a bolella Kamo hore peo e nosetswa jwang.

“O hloka ho tshela metsi a manyane feela. Empa peo e hloka ho nosetswa ka mehla. Ebe re emela mahlasedi a letsatsi, mobu le metsi hore di qale ho hodisa peo,” ho bolela malome.


Malome o ile a fa Kamo dipeo tsa
disonobolomo ho ya le tsona hae. A mo
hlohleletsa ho di jala.



“Ke a leboha malome. Ke labalabela ho fihla hae ka pele hore ke tle ke leme peo ya ka!”
Ho bolela Kamo.



Kamo o ile a tshwara peo ya sonobolomo ka hloko nakong ya leeto la hae la ho kgutlela hae.





Kamo ha a fihla hae o ile a etsa feela jwalo ka ha malome wa hae a mo laetse.

O ile a hlaola mobu, a be a kenya peo ka mokoting o mong le o mong. A nosetsa peo ka mehla.

Letsatsi la tjhaba, mme ka mora dibeke tse pedi, ho dimelanyana tse tala tsa qalella ho hlaha mobung. Dipeo tsa sonobolomo di ne di hola.



Ka pele pele disonobolomo tse tshela tsa
buleha. Kamo a ikutlwa a le motlotlo.

Mme wa hae le yana o ne a le motlotlo. A nka
senepe a se romella malome.

Molaetsa o reng 'Polasi ya Kamo ya
Sonobolomo!'





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke baisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

